

Ku navela ka Rifumo ku humelela

Xitsonga

Ntlawa wa

3c



Molteno



Mimpfumawulo (mpfuxeto)

mb, ng, sw, tl, hl, n'w, ny, dy, nh, rh, ndz, kh, nk, ph, ts, ndl, nk, tsh

Marito mo titoloveta (mpfuxeto)

exikolweni, tintangu, twa

Ku navela ka Rifumo ku humelela

Xitsonga

Ntlawa wa: 3C

ISBN: 9978-1-77981-357-2

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mutsari: Molteno

Muhundzuluxeri: Vutivi Shirinda

Muendli wa swifaniso: Marleen Visser


Nkhaviso na mpapfarhuto: Rock Bottom Graphic & Design

Nkandziyiso wo sungula ku kandziyisa 2023.

Ku navela ka Rifumo ku humelela




Molteno



Siku rin'wana na rin'wana, Rifumo u famba a ya exikolweni na ku vuya ekaya.

I ndlela yo leha yo ya exikolweni. Rifumo u navela onge a nga va na xikanyakanya xo famba hi xona.







Mixo wun'wana na wun'wana, endleleni ya yena yo ya exikolweni, Rifumo u famba ku kondza a ya fika ephakini. Kutani a jomba switsanana.

“Ndzi navela onge ndzi nga tlanga lani siku hinkwaro,” a ehleketa.

Rifumo u famba ku kondza a ya fika ebekareni. Wa yima a languta hi fasitere.

“Ndzi navela onge ndzi nga dya swikhekhana leswi hinkwaswo,” a ehleketa.





Rifumo u famba ku kondza a ya fika exitolo xa tintangu. Wa yima a languta hi fasitere.

“Ndzi navela onge tintangu letiya ta xivunguvungu ti nga va ta mina,” a ehleketa.

Rifumo u famba ku kondza a ya fika exitolo xa vunanga. Wa yima a languta hi fasitere.

“Ndzi navela onge ndzi nga dyondza ku tlanga swigubu,” a ehleketa.






Ekua heteleleni, Rifumo u yima exitolo xa switlangiso. Efasitereni ku na xikanyakanya xa xitshopana xo saseka.


“Yoo, ndzi rhandza xikanyakanya lexiya! Ku navela ka mina loku kulu i ku va na xona, leswaku ndzi ta famba hi xona exikolweni,” ku hefemula Rifumo.

Hi siku leri leri landzelaka, loko a ri karhi a ya ekaya, Rifumo u languta fasitere ra xitolo xa switlangiso.

Xikanyakanya xa xitshopana xo saseka a xa ha ri kona! Xi xaviwile!

“Ndza ti vutisa leswaku xana i mani munhu wa kona wa nkateko,” ku ehleketa Rifumo a tsanile.





Rifumo u hundza xitolo xa vunanga, tintangu na bekara hi ku nonoka.

U ti twa a tsanile, a nga yimi na ku yima a tlanga ephakini.

Loko Rifumo a fika ekaya, u karhele swinene.
Mana wa yena u n'wi rindzerile.

“Vona, Rifumo! Vona leswi ndzi nga ku
xavela swona!” ku vula manana, a ri karhi a
n'wayitela.

I xikanyakanya xa xitshopana xo saseka!





Ku navela ka Rifumo ku humelerile!

Sweswi Rifumo u famba hi xikanyakanya xa yena a ya exikolweni.

A nga yimi!



Readers

Ntlawa wa 1-2

- Xilamulana xa kahle
- A ku na mati
- Pfumi na Bobo
- Vuxa wa swikota ku basisa
- Switwari
- Vaboti vo pfuna
- Nyoka exivaleni!
- Xana xi nga haha?
- Dyambu na mpfula!
- Vunwe na Vutivi
- Misisi yikulu
- Ndzalama wa hlamala!
- Tatana u ta vuya rini?
- Chuchekani na pume
- A hi hlayiseni mati
- Jazi ro hundzuriwa
- Va le purasini
- Ndavi u lava ku penda
- Ndzilo!
- Vutshila wa gingirika!

Ntlawa wa 3

- Vanghana eka maxelo hinkwawo!
- Vanhwanyana na mbuti
- A ndzi tsakeli matsavu!
- Va na na vukheta, Khatisa
- Khavisani u vavisekile
- Tintangu tintshwa ta Kwetsimani
- Tsakeriwa loyi a tsakeke!
- Mukapu wo nandziha
- Mati hinkwako!
- Xibelani xa Kulani
- Rhoko yo saseka
- N'wamapurasi Endlani na minkawu
- Nkwangulatiwo wa Nhlngano
- Moli na tikhirikete
- Vukahle u khoma khamba!
- Masingita ya timbewu
- Vuvabyi bya tinguluve
- Maqhingha ya Monyai
- Ku navela ka Rifumo ku humelela
- Mandza ya Mbhimbhi yo kajivela
- Ku dyondza hi ta machela
- Ku pfuna kokwana va hola
- Miehleketo ya Ntiyiso ya kahle
- Maendlelo ya VaVhenda
- Mangalani na Xalati
- Ku ringa swakudya swa Xivhenda
- Muhluri u kota ku hlaya nkarhi
- Mutlangi wa le henhla
- Ximilana xo horisa
- Bolo leyi nga lahleka
- Riendzo ro ya entangeni wa swiharhi

Ntlawa wa 4-5

- Ngwenya ya makwanga
- Xingwavila xa nsuku
- Tinyiko
- Lulama u tshama na rihanyo lerinene!
- Soweto
- Tinyoxi
- Xana i xihatla xa yini, Dzuniso?
- Hitekani u twa ku vava ekhwirini
- Tinxaka ta vutleketli
- Ku rihiseta ka tinkuzi
- Nhwanyana wo tlhariha
- Swi kulu eka mina!
- Masungulo mantshwa
- Vafana vo tlhariha
- Muphasi wa tihlampfi
- Nkelunkelu
- Mukhuhlwana
- Nghozi exirhapeni xa Kokwana
- N'warikolwani, wa nhenha!
- Ntangu yo Saseka
- Norho wa Rilaveta

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu i phurojeke leyi nga simekiwa na ku nyikiwa mpfuno wa swa timali hi Zenex Foundation ku va yi hlulukisa nongonoko wa matsalwa ya ku hlaya na switirhisiwa swa nseketelo wa vadyondzisi leswi swi nga olova hi ku tirhisa tindzimi ta laha Afrika. Phurojeke leyi yi kongomisiwile eka ku dyondzisa na ku seketela vadyondzi eka Dyondzo ya Masungulo ku va va hlulukisa tindzimi ta vona ta le kaya ta ku hlaya na ku twisisa. Matsalwa yo hlaya ya tsariwile ro sungula hi tindzimi ta kaye ta Afrika hi ku tirhisana na Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Switirhisiwa hinkwaswo swi hlulukisiwa tanihi “Switirhisiwa swa Dyondzo leswi nga Pfuleka” kumbe “Open Education resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

